

**LENANELO LA TEKANYETSO LA SESOTHO PUO YA BOBEDI YA TLATSETSO,
KEREITI 12 KA 2021**

Mosebetsi ya Tekanyetso ya semmuso ka kotara ya 1			
KOTARA 1	Mosebetsi 1 (25 matshwao)	Mosebetsi 2 (25 matshwao)	Mosebetsi 3 (40 matshwao)
90 matshwao a fetolelwe ho 100	Mosebetsi wa molomo: Puisano (10-30 metsotso sehlotshwa/Phaphusi)	Mosebetsi wa molomo: Ho mamela (45 metsotso)	Teko1: Puo jwalo ka ha e sebediswa (1 hora le 10 metsotso) Tema kutwisiso (30 matshwao) {Porosa (24 matshwao) le Tema pono (6 matshwao)} Kgutsufatso (10 matshwao)

Mosebetsi ya Tekanyetso ya semmuso ka kotara ya 2		
KOTARA 2	Mosebetsi 4 (25 matshwao)	Mosebetsi 5 (20 matshwao)
45 matshwao a fetolelwe ho 100	Mosebetsi wa molomo: Puo e hlophisitsweng (1-2 metsotso moithuti ka mong)	TEKO 2: Dingolwa (40 metsotso) Dipotso tse kgutshwane

Mosebetsi ya Tekanyetso ya semmuso ka kotara ya 3			
KOTARA 3	Mosebetsi 6 (25 matshwao)	Mosebetsi 7 (40 matshwao)	Mosebetsi 8 (200 matshwao)
265 matshwao	Mosebetsi wa molomo: Ho balla hodimo ho hlophisitsweng (1-2 metsotso moithuti ka mong)	Ho ngola: Moqoqo Phetelo/Tlhaloso (1 hora.)	Hlahlobo ya seka makgaolakgang: Pampiri 1: Puo ka ha e sebediswa (80) (2 dihora.) Pampiri 2: Dingolwa (40) (1,5 dihora.) Pampiri 3: Ho ngola (80) (2,5 dihora.) (E ka ngolwa ka Phato/Can be written in August/ Lwetse)

Mosebetsi ya Sekolong (SBA) (Ho sa kenyelletswa mesebetsi ya molomo)

Mosebetsi

3 (40)

5 (20)

7 (40)

8 (200)

KAKARETSO: 300

Mosebetsi ya Molomo

Mosebetsi:

1 (25)

2 (25)

4 (25)

6 (25)

KAKARETSO 100